Dodo

Aderyn mawr o ynys Mawrisiws yng Nghefnfor India oedd y **Dodo** (*Raphus cucullatus*). Roedd ganddo gorff swmpus, coesau byr a phig bachog hir. Ni allodd hedfan oherwydd ei adenydd bach.

Cofnodwyd y dodo am y tro cyntaf ym 1598 gan forwyr Iseldiraidd.[1] Cafodd yr oedolion eu gor-hela gan forwyr a chafodd yr wyau a'r cywion eu bwyta gan foch, mwncïod a llygod mawr. Diflannodd yr adar olaf yn ystod ail hanner yr 17g.[1]

Cyfeiriadau

1. Cheke, Anthony a Julian Hume (2008) *Lost Land of the Dodo*, Yale University Press, New Haven a Llundain.

Dolenni allanol

- **(Saesneg)** The Oxford dodo (http://www.oum.ox.ac.uk/learning/htmls/dodo.htm)

Dodo

Amrediad amseryddol: Holosen Diweddar



Statws cadwraeth



Diflanedig (IUCN 3.1)

Dosbarthiad gwyddonol

Teyrnas:	Animalia
Ffylwm:	Chordata
Dosbarth:	Aves
Urdd:	Columbiformes
Teulu:	Columbidae
Is-deulu:	Raphinae
Genws:	***Raphus*** Brisson, 1760
Rhywogaeth:	***R. cucullatus***

Enw deuenwol

Raphus cucullatus

(Linnaeus, 1758)

*Eginyn erthygl sydd uchod am **aderyn**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodo&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodo&oldid=3588290"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 12 Hydref 2017, am 22:20.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.